

1. INFORMACIJE O KREDITORU

ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ID broj: (4)218250930003

Broj računa: 1340100000000120

INFORMACIONI LIST o uslovima i bitnim karakteristikama Debit Mastercard kartice

2. OPIS KARAKTERISTIKA PROIZVODA

1. Naziv računa/usluga	Debit Mastercard kartica
1.1. Vrsta	Internacionalna debitna platna kartica
1.2. Namjena	Instrument koji omogućava pristup sredstvima na tekućem računu
1.3. Opis	Debit Mastercard je internacionalna debitna kartica vezana za tekući račun, a namijenjena osnovnom ili dodatnom Korisniku. Koristi se za kupovinu roba i usluga, te za podizanje gotovine, na za to određenim mjestima, koja su označena logom kartice (bankomat, banka) do visine raspoloživih sredstava na tekućem računu. Kartica ima funkcionalnost beskontaktnog plaćanja, te se na POS terminalima gdje je omogućeno beskontaktno plaćanje isto obavlja bez potvrde PIN-om, do određenog iznosa transakcije. Kartične kuće za svaku državu definišu prag za beskontaktna plaćanja za koja nije potrebna potvrda PIN-om. Za podizanje gotovine na bankomatima koji imaju beskontaktnu funkcionalnost obavezan je unos PIN-a bez obzira na iznos transakcije.
2. Naziv i adresa sjedišta banke	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Kartica je namijenjena fizičkim licima koji ima otvoren tekući račun u ASA Banka d.d. Sarajevo. Podnošenjem Zahtjeva, moguće je uz osnovnu karticu vezati jednu (ili više) dodatnih kartica. Kartica je vezana za KM valutu i za sve transakcije nastale korištenjem kartice, račun se zadužuje u KM valuti. Za transakcije nastale u inostranstvu, obavlja se konverzija po važećem kursu koji koriste kartične organizacije. Karticu je moguće koristiti u okviru sljedećih limita kako slijedi: • Maksimalni dnevni (24 h) limit isplate gotovine na bankomatima i POS terminalima za isplatu gotovine - 5 transakcija u ukupnom iznosu 2.000 KM. • Maksimalni iznos pojedinačne transakcije na bankomatima ASA Banka d.d. je 2.000 KM. • Maksimalni dnevni (24 h) limiti za POS za transakcije kupovine roba i usluga - 15 transakcija u ukupnom iznosu 5.000 KM. Podnošenjem zahtjeva za izmjenu limita, klijent može tražiti izmjenu definisanih limita u skladu sa svojim potrebama.
4. Trajanje ugovora	Kartica se izdaje sa rokom važenja od četiri godine, odnosno važi do zadnjeg dana mjeseca u godini otisnutoj na kartici. Obnovljena kartica izdaje se Korisniku u mjesecu isteka važenja postojeće kartice. Ako Korisnik najmanje 30 (trideset) dana prije isteka roka važenja Kartice ne otkáže Karticu, Banka će Karticu (automatski) produžiti, ukoliko se Korisnik kartice pridržavao uslova iz Ugovora o tekućem računu i Opštim uslovima u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima u ASA Banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Opšti uslovi) koji su objavljeni u poslovnim prostorijama Banke, kao i na zvaničnoj internet stranici Banke www.asabanka.ba. Ukoliko se Korisnik kartice nije pridržavao uslova iz ugovora i Opštih uslova, nakon isteka roka važenja kartice, Banka može blokirati karticu, odnosno Banka može otkazati Ugovor i prije isteka roka važenja kartice.
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elementi na osnovu kojih će se određivati ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihova visina u vrijeme zaključenja ugovora, periodi u kojima će se mijenjati i način izmjene kao i fiksni element ako je ugovoren	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po tekućem računu za koji je kartica vezana.

6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišteni u obračunu te stope

Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po tekućem računu za koji je kartica vezana.

7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)

Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.

8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

Iznos naknade za izdavanje, godišnje članarine i svih ostalih naknada regulisan je Odlukom o tarifi naknada za proizvode i usluge Banke, kako slijedi:

Vrsta naknade	Iznos naknade
Upisnina – osnovni korisnik	bez naknade
Upisnina – dodatni korisnik	5,00 KM, jednokratno, fiksno
Godišnja članarina – osnovni korisnik	10,00 KM, godišnje, promjenjivo
Godišnja članarina – dodatni korisnik	10,00 KM, , godišnje, promjenjivo
Naknada za reizdavanje – osnovni korisnik	10,00 KM, četverogodišnje, promjenjivo
Naknada za reizdavanje – dodatni korisnik	10,00 KM, četverogodišnje, promjenjivo
Naknada za izdavanje osnovne ili dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slično	15,00 KM, po zahtjevu, promjenjivo
Reprint PIN-a	10,00 KM, po zahtjevu, promjenjivo
Hitna izrada kartice	50,00 KM, po zahtjevu, promjenjivo
Hitna izrada PIN-a	20,00 KM, po zahtjevu, promjenjivo
Podizanje gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji	2,00 KM po transakciji, promjenjivo
Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u zemlji	1,5% + 12,00 KM, po transakciji, promjenjivo
Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima drugih banaka u inostranstvu	1,5% + 15,00 KM, po transakciji, promjenjivo
Naknada za konverziju/obradu za transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu	1,00% od iznosa transakcije, promjenjivo
Naknada za 3D secure transakciju	0,60 KM po autentifikaciji, promjenjivo
Naknada za upit na stanje na bankomatima Banke	bez naknade
Naknada za upit na stanje na bankomatima drugih Banka u BiH i inostranstvu	bez naknade

Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Korisnikom kartice.

	Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Izdavanje Debit Mastercard kartice ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga.
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Preduslov za izdavanje Debit Mastercard kartice je otvoren tekući račun.
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod, kamate su definisane po tekućem računu za koji je kartica vezana.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redosljedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
13. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu kao i visina te naknade	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
14. Pravo korisnika da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika, ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se izdavanje kartice izdaje na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi prebijanja kredita i depozita	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
18. Raskid ugovora	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.
19. Prijevremena otplata kredita	Nije primjenjivo za ovaj proizvod.